

1

# O rata ho etsa eng?





Ke rata ho bina.



Ke rata ho bala.



Ke rata ho taka.




Ke rata ho bala.



Ke rata ho ngola.



Ke rata ho penta.




Empa ha ke rate bohlaswa!

2

## Lelapa la ka le metswalle ya ka






Enwa ke mme wa ka.



Enwa ke ntate wa ka.




Enwa ke nkongo.



Enwa ke malome mme enwa ke  
rakgadi.



Enwa ke ausi wa ka e monyenyan  
mme enwa ke aubuti wa ka.



Bana ke bomotswala.



Bana ke metswalle ya ka ya nnete.

3

## Re ya phomolong





Halala!

Ke phomolo ya dikolo.

Koloi e lokile.


Re tla kganna ho ya lebopong.



Ke tla paka ...

Dipijama tsa ka tse tshehla.

Borikgwe ba ka bo botala.



Bokate/jini ya ka e bolou.

Diteki tsa ka tse tshweu.

Dikausu tsa ka tse tshweu.



Sutu ya ka ya lebelo e bolou.

Seaparo sa ka sa ho sesa se  
sefubedu

Borikgwe ba ka bo botsho.



Katiba ya ka ya letsatsi e tshehla.


Dieta tsa ka tsa menwana tse ntsho.

Sekipa sa ka sa mmala o motala.

Tjhee bo!



Tjhee bo! Ha di lekane kaofela.




A re keneng koloing, re tsamaye.


4

## Se ka etsa jwalo





**Se ka palama hodima marulelo.**




Se ka akgela majwe.



Se ka bapala ka meriana.



Se ka bapala ka mollo.



Se ka bapalla seterateng.



Se ka bapalla pela metsi.



Bapala le nna hle.


5

## Molato ke eng?






Ngaka, ngaka, nthuse hle.  
Ke tshwerwe ke mala.




Ngaka, ngaka, nthuse hle.  
Ke a hohlola.



Ngaka, ngaka, nthuse hle.  
Ke na le mofikela.



Ngaka, ngaka, nthuse hle.  
Ke tshwerwe ke hloho.



Ngaka, ngaka, nthuse hle.  
Ke tshwerwe ke mokokotlo.



Ngaka, ngaka, nthuse hle.  
Ke tshwerwe ke tsebe.

Tjhee bo! Nthwena  
e na le tatso e mpe.




Mmmm, o hloka moriana.


6

# Diphoofolo tse hlaha







Ke kgona ho bona thuhlo e telele.




Ke kgona ho bona tlou e kgolo.




Ke kgona ho bona ngwana wa none.




Ke kgona ho bona noha e telele.



Ke kgona ho bona kubu e botswa.



Ke kgona ho bona tau e lapileng.



A re baleheng.